

АБЫГА—ҮҮНЭЭЙИ КЫР ӨСТӨӨБӨ

Шефтээхтэрбит
тустарынан

Оройуоннаабы кини
библиотека кинесетэ
уонна «Якутскомун-
энерго» коллективтар
ыгар шефтаах Нерюн-
гритэ аналаах добор-
дохуу бичэрин тэри-
йэн ыытта.

Мустубут дьон «Сир-
дэ уонна Отуу» добордо-
хуута кинесетэ быыста-
патын көрөхсөн көрдү-
лэр. ССКП райкомун ин-
структора Е. А. Сидоро-
ва тыа хаһаайыстыбанын
Чурапчы уонна индус-
триальнай Нерюнгри уон
сыйлаах айыныылаах до-
бордуу сибээстэрин ту-
һунан көрөхсөһүлээх ба-
сындаан өҥөрдө. Ити нэм
устата оройуон культур-
най делегацията сый ах-
сын Нерюнгрига тийиэн
байытун көрүл-нарын, та-
лааһын көрдөрөр. Кини
бастайааннай чилиэн-
нэригэр биирдэстэрэ мел-
одистка М. Е. Васильева
ити туһунан кэпсэтэ.
Кини библиотека хаачы-
скага отделын сыйадыс-
ка Л. П. Савина кини-
га ырытытын өҥөрдө.

А. АРГУНОВА

Тематическай
бичэр

Болтоноҕо «Төрө-
бүт кыраайын исто-
рийатын үөрэтэ» дьан
ааттаах тематическай
бичэр ыытылына.

Онно олохтоох оскуола
учуутала Г. М. Спенцова
оһууларбит үтүө үгэстэ-
рин, норуот тылынан
уус-уран айымньытын ту-
һунан бэспэдэни өҥөрдө.
Билигин мичат билбэтэ,
кырдык арыҕаа суох
эбит.

Ити кэминтэн табыр-
дах ааҕытыгар, ырыада,
нонкурстар ыытыллыны-
лар. Онно учуутал Дария
Жиркова уонна механи-
затор Дмитрий Камеев
кыайыһаахтарынан та-
быстылар. Агитоналар
олохтоохторун икки ар-
дыларыгар ыытыллыбыт
спорт национальнай кө-
рүһүнэригэр күрэхтэһи-
нн элбэх интэриэһи тарта.
Агитона дьахталлара са-
халы национальнай куу-
хуна бүлүүдэлэрин ас-
таан киллэрбиттэрэ онтон
итэҕэһэ суох көрөхсөннэ.
Барыта 90-тан тахса
араас суол бүлүүдэлэри
бэлэһээн Харбала агит-
она (начальник А. В. Ти-
хонова) бастаата. Харба-
чай (Т. Н. Попова) уон-
на Кыды (М. С. Каргузо-
ва) агитоналар иккис
миэстэни үлэлэһиннэлэр.
Т. ПОПОВА.

Спорт НИЖНЕКАМСКОЙ КӨБҮӨРҮГЭР

Субу соторутааҕыта Та-
тарская АССР Нижнекам-
ской куоратыгар Совет-
ская Союз Геройа Д. К.
Привалов бириһингэр кө-
нүл тустууга өбөлөр тур-
нирдары буулан ааста.
Онно союз уонтан тах-
са куораттарыттан уонна
союзнай республикалар-
барыта 300 эдэр бөбөстөр
кэлэн күүстэрин холосту-



ТИНЭХ ЧУОРААН ЧУГДААРДА

Оҕо спортивнай оскуолатын быраа-
һынныыты кинэргэтиллибит саалатыгар
выпускниктар, учууталлар, төрөппүттөр,
үөрэнээччилэр муһунулар. Музыка
һыргийэр.

Тинэх чуораанга аналаах үөрүүдэх
митинг директору интэр үлэҕэ солбу-
йааччы Е. Д. Постникова аһар уонна
тылы интернат-оскуола директора П. Н.
Калачева бичэрэр. Директор инки олус
кылаастар 36 үөрэнээччилэрэ бука бары
экзаменнарга киллэриллбиттэрин туһу-
нан бирикээһи наарытын бары үөрэ-
нөөтөн иһиттилар. Оскуола комсомольскай
комитетын секретара Василий Яковлев
выпускниктарга комсомольскай тэрилтэ
каһаһын ахтат. Онно этиллэр: «Ханна
да сыйдыбыккыт иһин төрөбүт оскуо-
лаҕыт атын урдүктүк тутун! Ыарахат-
тарган толлунан!». Эмиэ итинник са-
нааны оскуола ырыдааһас учуутала
РСФСР норуотун үөрэтиринтин туһуна
А. М. Ермолаева эттэ.

—Мин оҕон улааппытын өйдөөбөккө
да хаалтым. Ол курдук, сый-хонук түр-

гэнини ааста. Оболорум, бука бары дьол-
лоох буолун, экзаменнаргытын ситиһи-
лээхтик туттарың.—диэтэ төрөппүт А.
Г. Захарова.

Быһыл оскуолаҕа аан бастаан СССР
үтүөлээх тренеры Д. П. Коркин аатынан
биримийэ олохтоомута. Кини бастакы
лауреатынан ох саанан ытыга спорт
маастара, үөрэх бастыҥа Мария Нику-
лина буолла. Үөрэх бастыҥыгар, ак-
тивнай общественнигарга, чулуу спорт-
сменнарга оскуола администрациятын
махтал суруктара туттарыллынылар.

Тоһоус кылаас үөрэнээччтэ Сима По-
пова выпускниктары эҕэрдэлээн «Ма-
ленький кораблик» ырыаны ик кирибэх-
тик толордо, оттон бэйис кылаас оҕоло-
ро убайдарыгар, эдьиндэригэр саасы
сандаал нургуһуннары туттардылар.
Выпускниктар ааттарыттан эҕэрдэ
тыды Мария Никулина эттэ.

П. ОКОНЕШНИКОВ.

Снимокка: оҕо спортивнай оскуолатын
выпускниктара.

Автор фотота.

Киһи уонна айылҕа
СЭРЭТЭР ҮЛЭНИ КҮҮҮҮРДҮӨХХЭ

Быһыл, эмиэ аастыт
сайыһынар курдук, кураан
буоһура сабалаллар. Сир
арангата олус дириҥник,
уу тохтообот, кордоҕой
сирдэринэн, 1 м мөһүгэ,
куурула, мууук, ол-бу бөх-
сыыс уот түстөр эрэ умай-
һан барар уонна почваны
дириҥник сир. Онно ба-
һаар барар түбэлтэтигэр
улахан хоромньу тахсара,
куу-дҕа сүтэрэ чуолкай.
Айылҕа итинник кутталы-
гар бэйиги тугу утары
туруоруохтаахпыт?

Бастатан туран, сэрэтэр
үлэни күүсэ тэниһэххэ
наада. Онуоха лесхоз үлэ-
һиттэрэ эрэ буолбакка,
айылҕа харыстабылын об-
щественнай инспектордара
киһиги тардыллыахтаах-
тар. Нэһилиэһнэ, ордук
ыһыаттар, оҕолор ортоло-
ругар уоттан сэрэхтээх
буолуу быраабылаларын,

ирдэбиллэрин туһунан эл-
бэхтэ кэпсэххэ, рейдэлэ-
ри, бөрбөрүстэлэри ха-
һааһытааһыгар да чааста-
тык, ирдэбиллээхтик ыы-
тылхха.

Уоту утары охсунууга
көдүүстээх көмөнү добро-
вольнай баһаарынай дру-
жиналар оҥоруохтаахтар.
Кинилэр истэринэн тэрил-
либит оперативнай бөлөх-
төр баһаар барар түбэлтэ-
тигэр ким тугу үлэлэх-
тээгин туһунан чуолкай-
дык билэр буолалларын
ситиһиэххэ. Уоту умулла-
рыга туһанылар бары
тэриллэри, техниканы
мэддэн бэлэмгэ тутуохха.
Баһаар аһары улаатар тү-
бэлтэтигэр утары уоту
ыттымы, уматыллыбыт кы-
тыт баһаалары оҥоруу
үлэлэрэ ыытыллыахтарын
сөп. Итиннэхэ барытыгар
баһаарынай дружина чи-

лэһинэрин үөрэтнэххэ, ба-
һаары умуллары кэмигэр
сэрэхтээх буолуу ыы-
маларын билиһиннэрнэххэ.

Уот туруутун боспор,
сэрэтэр үлэлэргэ кыһам-
ныны ууруохха. Тыада
сылдыааччылар бары көр-
дөбүллэри туһунан сым-
дыалларын ирдэххэ, оҕо-
лорго тыада кутааны хан-
нык сиргэ оттору, туох
көрдөбүллэр туралларын
туһунан киниги кэпсэх-
хэ, оһуур баһаара туруу-
та ураты кутталлааһын,
хоромньулааһын туһунан
өйгө-санааҕа тийэр кур-
дук өйдөтүөххэ.

Оһуур баһаарыттан кут-
тала суох буолуу, уот
турдаһына, оһу умулла-
рыны иһин эппитиннэни
сельский Советтар испол-
комнара сүтэллэр.

Г. ОКОНЕШНИКОВ,
лесхоз маастара.

БӨҮӨЛЭКТЭРБИГИН ТУПСАРЫАБЫН

Оройуон нийингэр уон-
на сөхкөстөр бөһүөлэктэ-
ригэр тротуардары та-
һынан бүрүбүргэ уонна
көбүрдүүү саалытыра
уордубаста. Сельсоветтар
маһы олордуга олохтоох
нэһилиэһнэни бүтүүнүн
түмэ тардыахтаахтар. Бу
үлэни лесничество быһа-

ныгар киллэртөрөн, сүрүн
үлэтин лесничествот хонту-
руолларыгар бичэрэр наа-
да.

Маһы олордон баран
улаатыр диэри көрүүтү-
гэр-хараһытыгар улахан
бөдөхтөнү ууруохха.
Маһы олордуга анаан
оройуон үрдүнэн анал үө-

рэхтээх инспектор штатын
көрөр тоҕо сатамматый?
Бөһүөлэнтэри тулсаран
оҥорууга кас да сыллаах
кэснэллээх былааны, сме-
тэтин оҥорон сый айы
үбүлээһини ситиһиэххэ.

Д. ЛАЗАРЕВ,
үлэ ветерана.

МИНЕСТЭЛЭННЭ. ЗАХАРОВ УОН-
НА ТРЕФИМОВ БЭНЕС. АЗАР-
ОВ АЛТЫС БУОЛЛУЛАР.

Кыһылылаахтар грамо-
таларынан уонна медалла-
рынан наһараадаланынылар.
Күрэхтэһинтэн өбөлөр ал-
бэххэ үөрэннэлэр.

«Спартак» ДСО республи-
каады чемпионы Андрей
Кузьмун 9-та тустан баста-
кы миэстэни ылары си-
тистэ. 48 кг тустубут омиэ
республика чемпионы То-
ля Мельник 7-тэ тустан
үһүс буолла. Петя Семен-
ов амиз үһүс бириһтээх

министэлэниэ. Захаров уон-
на Трефимов бэнис. Азар-
ов алтыс буоллулар.

С. МАКАРОВ,
тренер.

Редакторы солбуһааччы: С. Н. ЧИЧИГИНАРОВ

Кураан савс буолбутунан, оһуурга уот ба-
лар куттала улахан. Итинэн сибээстээн оро-
йуоннаабы оһуур хаһаайыстыбата манньык
көрдөбүллэри туруорар.

—тыада үлэллэр, предпринимеларга уонна
тэрилтэлэргэ—чинчийэр, геодезическай, геоло-
гическай, о. д. а. экспедициялар, партиялар
уонна итэриэттэр, биригээдэлэр тыада үлэни
сарадыахтарын иһинэ оройуоннаабы оһуур
хаһаайыстыбатыгар кэлэн сүрүн баалара баар
миэстэни, үлэллэр сирдэрин уонна маршрут-
тары билиэтэтигэр туран регистрациялааһа-
таахтар.

—тыада культурнай-маассабай дьаһаллары
мытар тэрилтэлэргэ—тыада культурнай-маас-
сабай дьаһаллары мытар тэрилтэлэр (пионер-
скай лааҕырдар, туристическай баалар, о. д.
а.) баһаартан сэрэхтээх буолуу сезонугар тыа-
да араас дьаһаллары ытыгыга, сынныалан
бастайааннай миэстэтин оҥорууга оһуур ха-
һаайыстыбатыттан көмүллээх буолуохтаахтара
эбэһэтэллэниэ. Көһүл кутааны оттор уонна
бөбү төдөр анал миэстэ оҥоруллубут эрэ буол-
даһына, бөрүллэр.

ЛЕСХОЗ АДМИНИСТРАЦИЯТА.

ГАИ ИНИТИННЭРЭР

Болдойун: техническай көрүү

Ыам ыйын 22 күнүттөн бэс ыйы 30 күнүгэр
диэри кэтэх автотранспорт средстволарын бары кө-
рүһүнэригэр техническай көрүү ыытылар. Көрүү
болдьохторо манньыктар:

- ыам ыйын 28 күнэ—Хатылы;
- ыам ыйын 29 күнэ—Болтоноҕо;
- бэс ыйын 4-5 күннөрө—Холтоҕо;
- бэс ыйын 8 күнэ—Сылан;
- бэс ыйын 10 күнэ—Волугур;
- бэс ыйын 11 күнэ—Соловьев;
- бэс ыйын 15 күнэ—Кылааннаах;
- бэс ыйын 17 күнэ—Кылааннах;
- бэс ыйын 18 күнэ—Оддулуун;
- бэс ыйын 19 күнэ—Мугудай;
- бэс ыйын 22 күнэ—Бахсы;
- ыам ыйын 30—бэс ыйын 30 күннөрө—Чурап-
чы сельскай Совета.

Транспорт средстволарын бэс билээччилэр техни-
ческай көрүүнү барыны иһин автомобилга 1 солк,
50 харчы, мотоцилга уонна холбонор техникага
1 солк, итиннэ хамсаатаччытын кыамтатыттан кө-
рөн нолук толору сууматын сельсовет исполкому-
гар төлүөхтээхтэр. Техническай көрүүнү ыыты
иһин төлөбүрү сберкассага 09090 №-дээх счелна
төлүүгүт.

Ыйыллыбыт болдьоххо техническай көрүүнү ыы-
тарар ымада суох буоллаһына, транспорт средство-
тын бэс билээччи уоллускаттан, командироваттан
молот, эбэтэр ылдьан үтүөрэт 10 хонук иһинэн
техническай көрүүнү ыытырыахтаах. Транспорт
средствота үһүн болдьоххо туһаныллыбат тына ту-
руоруллубут эбэтэр үһүн болдьохтоох өрөмүөһүгэ
бэрлиитин буоллаһына, бэс билээччи ол туһунан
составной инспекцияга биллэрэр эбэһиннэстэх.

Транспорт средствотын бэс билээччи тус байыт-
нан кэлэн техническай көрүүнү ыыттарар кыада
суох буоллаһына, атын киниэхэ дэбиэриһэс биэрэн
ону толорторуон сөп.

ЭКЗАМЕННАРЫ ТУТТАРЫН

Муус устар 24 күнүттөн
Саха АССР Ис дьыалаҕа
министерствота тыа сир-
гэр бастайааннай оло-
рдо бэйэлэрэ бэлэһиннээн

ГАИ-га экзамен туттаран
«А» (мотоциклга) уонна
«В» (легковой автомоби-
лага) категориялаах води-
тельскай докумуоннары
ылааларын көнүлүтэ.
Оройуон киһини олохтоо-
хторо ити докумуону
ДОСААФ курстарыгар үө-
рэнни эрэ кэминтэн эк-
замен туттаран ылаахтар-
ын сөп.

Тыа сирдэригэр оло-
рооччулар экзаменнары
кэтэх транспорту техниче-
скай көрүү ыытылар кэ-
мигэр олоҕор сирдэригэр
туттарыахтара.

Водительскай дастабы-
рыныаһы ылаан баа-
лаах киһи экзамены тут-
тарар бастаһыта—суолу-
нан айааннаһын быраабы-
лата, иккинэ—автомашин-
аны эбэтэр мотоцикты

Ытыгы быраабылата.
Маннайгы экзамены кы-
һан туттарбастахтар иккис
экзаменга киллэриллэбэт-
тэр. ДОСААФ курстар
үөрэххэ ыытыллылар.

Маннайгыны туттаран ба-
ран иккис экзамены кыһ-
бастахтар үс ый иһинэн

туттарбастахтарына, ман-
найгы экзаменнарын ик-
кисээн туттараллар.
Экзамены туттарааччы-
лартан манньык докумуо-
нар ырданаллар: доруобу-
ба туругун туһунан меди-
цинскай испыраана, суол
быраабылатын экзаменын
туттарыы иһин 1 солк.,
автомашинаны, мотоцик-
лы ыытымы иһин 1-дн
солк., водительскай дас-
табырыаһыа иһин 5 солк.
кэминтэллэр, 3,5х4,5
кэминтэллэр икки фотокар-
точка.

Экзамен туттарыахтар-
ын баалаахтар ГАИ-тан
аналаах медицинскай
бланка ылан оройуоннаа-
ды баһыһаҕа медицин-
скай көрүүнү барыахтаах-
тар, ол эрэ кэминтэн эк-
заменга киллэриллэллэр.

Таптыыр нэргэни,
адабыт, эһэбит, аймах-
пыт, үлэ ветерана
БАРАХСАНОВ
Пантелеймон Иванович
ырааханым мэддэн
өлбүтүн, дириҥник ну-
рутуһан туран, иһитин-
нэһэбит.
Көргөнэ, оҕолоро,
сэниһэрэ, аймахтара.